




Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 02 12 2021



Coches febles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion Eth problema de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilament. Taus endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions. Es plaques de vent friables son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periode d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Sustot enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst enquiath matin queirà un shinhau de nhèu.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especialment enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Era nhèu recenta heireda e plaques de vent non s'estacarà ben damb era nhèu vielha.

Tendéncia

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Damb eth heiredament e eth vent damb bohades fòrtes der oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.